

Сонундор



– "Ал" народнай студия салайначчыта Валентина Пинигина Дьокуускайга кэмэ сыһыан, Зинаида Инноментьевна быһыат.

Е. МАКАРИНСКАЯ

Халартыскаба: В. Покке З. Полова бастакы
үлэтин көрдөрөү.



"CO" korpp.

Хаварчискаларга: 1
Кышылдымах «Хатан» ХЭТ
хамаандыта,
2 Куонсурус түгана
3 Чурагчытаары колледжтан
кыттыбыл сарышк Дария
Пономарева.

Үөрэх-ийтүү

ГИМНАЗИЯ – САНГА КИРБИИГЭ



Научнай үлэни тэрийлсөгэ "Өтүөнэ кыраайа" физи-

Д. ПЕРМИКОВА.

Бийыл республика Ил Дархана Е.А.Борисов көңүлүнө ийишээр учууталарга "Профи учуутал" дыйлабай оңгунуу ыгытасынна. Оңгунуу кытхын турга республика бары учууталыра кытхыны ыгытлар. Бийыл планназынбыттан икисе турга 5 учуутал тахыбыта: информатика учуутала П.П. Захаров, математика учуутала М. А. Чиркова, биология учуутала Е.С. Дорогунова, оңгунуу тылын учуутала Д.П.Кулишова, нуучун тылын учуутала М.Н. Керемасова. Республикага

моссинауд, үтүр
сүтүтүхүрү үм-
үм, бийин сүрөх-
үк ышыгыраа бу-
наксор: аччак-
сүр өсөөтү сиз-
дына көрсөн кү-
шөмүттүрү көтө,
сүтүт аймактар-
тас дөмөсүтүрү
арыгыттар, не-
к, дөмөсүтүрү
абыркан, сүтүт-
көтө, күтүтүрү
сүтүтүрү



ЧУРАПЧЫ — СПОРТ ТУОНАТА

Чурапчы улуунун спорка управлениетын «Саҥа олох» хаһыакка таһаарар анал сыһыарыыта

Олунньу 22-23 күннэригэр Кытаанах нэһилигэр хайыһарга спринтерскэй сүүрүүгэ Саха Республикатын кубокун үһүс түһүмүгэр ыытыллыа. Бу быйылгы сылта бастаан старт. Хайыһар суолугар Нам, Амма, Уус-Алдан, Ханталас, Чурапчы улуустарыттан уонна Дьоккуускай куораттан барыта 88 спортсмен таарыста. Кытаанах судьуйаан Дьоккуускай куорат 4 №-дээх спортзалы оҥорууларын дирижтэро Александр Будимирович Слепцов үлэлэтэ. Республика хайыһарга федерациятын талароочу дирижтэро Иван Иванович Харлампьев кыттылына ыла.

ХАЙЫҤАРДАР ДАЙДЫЛАР

Бастакы күн "көңүл ситиллэн" 300 м (1 эргитэр) 2000 с. төрүүх уонна онтон кыра саастаах кыргыттар сүүрүүлэригэр 14 кылыс стартаата. Бу дистанцияга бастакы миэстэни Наташа Новгородова (Нам), иккисини Милена Белолобская (Амма), үсүһү Нада Владимировна (Ханталас) ылылар. Бу сыһыары төрүүх уолаттарга 32 хайыһардыт көнүлүгүтэ бастаан Артем Иванов (Нам) калта, иккис миэстэ Вадим Мохничевский (Чурапчы, Чыаптара), үһүс Сергей Скрибин (Чурапчы, Кытаанах) буолулар. Финалнай сүүрүүгэ Сергей Скрибин охтон хаалан кыһылаах улахааа буолла.

1998-1999 сс. кыргыттар уонна уолаттар 600 м сүүрдүлэр. Манан иккис эргитилэр. Кыргыттарга 7 кылыс кыттыла. Бастакы миэстэни Алина Максимовна (Дьоккуускай), иккисини Тания Игнаткина (Нам), үсүһү Арина Захарова (Чурапчы, Кытаанах) ылылар. Уолаттарга 10 хайыһардыт стартаата. Бастакы миэстэри Кирилл Кириллов (Уус-Алдан), иккисини Слава Лыткин (Амма), үһүс Айал Иванов (Чурапчы, Чыаптара) таарыстылар.

1996-1997 сс. өдүр 900 м сүүрдүлэр. Кыргыттарга Оля Захарова (Чурапчы, Кытаанах) калта, иккисини Аня Слепцова (Дьоккуускай), үсүһүн Лена Петрова (Ханталас) калтылар. Уолаттарга 11 спортсмен кыттыбыттан Дима Егоров (Дьоккуускай) бастаата, Миша Колотовский (Нам) иккис, Сена Попов (Уус-Алдан) үһүс буолулар.

1995 уонна онтон үһүс саастаах дьахталлар 900 м сүүрдүлэригэр Саргылана Васильева (Дьоккуускай) иккисини Оля Александровна Олесова (Нам) иккис калты.

Иккис күн күрэхтэни классическэй стилинэн ыытыллыа. 2000 с. уонна онтон кыра саастаах кыргыттар уонна уолаттар 300 м сүүрдүлэр. Кыргыттарга бастакы күн кыайылаах Наташа Новгородова (Нам) бу да сыһыарга бастаата, иккисини Нада Владимировна (Ханталас), үсүһү Милена Белолобская (Амма) ылылар. Уолаттарга 27 хайыһардыт кыттыла. Артем Иванов (Нам) кыайылаах буолла, иккисини Филипп Аммосов (Дьоккуускай), үһүс Костя Попов (Амма) таарыстылар.

1998-1999 сс. 600 м сүүрдүлэр. Кыргыттарга кыайылаах Алина Максимовна (Дьоккуускай) буолла, иккисини Тания Игнаткина (Нам), үсүһү Арина Захарова (Чурапчы) ылылар. Уолаттарга Артем Иванов (Нам) бастаата, иккис миэстэ Филипп Аммосов (Дьоккуускай), үһүс Костя Попов (Амма) буолулар.

1996-1997 сс. төрөөбүттэр 900 м сыһыарылар кыргыттарга Оля Захарова (Чурапчы) бастаан олохтоохтор үөрүүлэрин үрдитэ. Иккис — Аня Слепцова (Дьоккуускай), үһүс — Наташа Васильева (Чурапчы). Уолаттарга Дима Егоров (Дьоккуускай) иккисини, иккис миэстэни Семен Попов (Уус-Алдан), үсүһү Миша Ядеев (Нам) ылылар.

Дьахталлар уонна эр дьон 900 м стартаатылар. Дьахталларга бастакы миэстэни Саргылана Васильева (Дьоккуускай) калта, иккисини Александра Олесова (Нам) таарыста. Эр дьонго Айсен Тимофеев (Чурапчы) кыайылаах таарыста, иккисини Инокентий Тихонов (Дьоккуускай), үсүһү Семен Новгородов (Нам) ылылар.

Кыайылаахтар республика хайыһарга федерациятын анал мэтээллэринэн, грамоталарынан наҕараадаланылар. Нэһилик бары тэригэлэрин, баһынай хаһаайыстыбаларын, чаһынай убааныттарын, улуус хайыһарга федерациятын (сэл. В. П. Барышев) билиэстэринэн наҕараадаланылар. Кытаанах нэһилигиттэн сүүрбүт өдүргө Дьоккуускайга олорор биһир дойдутаахтарбыт Н. Н. Попов, И. Н. Коркин, Д. П. Захаров, И. С. Коркин, П. Х. Решетников билиэстэро туттарылынылар.

Күрэхтэни тэрээһингэр биһир дойдутаахтарбыт Е. Н. Попов, Н. Н. Дьячковский улахан көмөнү оҥордулар. Егор Николаевич тэригэлэтин Тыва хаһаайыстыбатын элбиктириэти-бөлүгүн, научнай-чинчийэр институттан специалисттар кэлэн нэһилигиттэн кытары көрүстүлэр, суб-ама биһирдэр. Николай Николаевич көпсөлүнэн, Дьоккуускайтан УЗИ бырааһа кэлэн, олохтоохтору удамыр сыһыар доруобуйаларын сэрэби-эркэлэтэ. Республикага чал олоху пропагандалааччы Матвей Иванович Лыткин уонна "Саха сирэ" хаһыат "Эдэр саас" сыһыарытын эдэр корреспонденттара оҥоруу үөрэнээччилэрин кытары көрүстүлэр. Оҥорууларга 100 сыһыар көрсө докумен-тальнай кыһы тахсарыгар үлэлэтэр "Саха" НКЖИ оператора Гаврил Егорович Захаров бастакы устуутун оҥордо.

Бары көмөлөспүт спонсордарга, нэһилигиттэн олохтоохторугар күрэхтэни тэрийээччилэр ааттарыттан дириж махталбытын тирээбит. Илбиктиэн даҕаны бу курдук түмүктүлэ-хтис, биһир санаанан үлэлээбит дьон эрэнэбит.

Иван ИГНАТЬЕВ

«КҮТҮӨТТЭР» ХАМААНДА БАСТААТА

Олунньу 23 күнүгэр Ард дойдуну көмүскээччилэр күннэригэр А. И. Федотов аатынан спортиннаа комплекска улуустарга физическэй культуура уонна спорт управлениетын, ысчат политическэй отделын тэрийиитинэн хомуур хапсарыга хамаан-даны бастаан күрэх ыытыллыа.

Күрэхтэни күрө бу сыһыарга элбэх киһи күүһүнэ. Үксэ эр дьон, уолаттар, кэрэ аҕардар да көстүлүлүлэр. Бэрээхэй тэрээһини күрэхтэни көмүгэр саҕаламмыкка, уһунуук күүтүрүтү буор-тулуу сыста.

Хапсарыгы быраабыланын хамаандата 5 хапсарыдыт күүтүлүлэр — 2 тустуук 70 кг дьэри, 2 — 80 кг дьэри, 1 — 80-тан үһүс кыайылаах буолуох-таахтар. Күрөх иккис турун ыытылар. Бастаан 3-түү бөрө утарыта тахсаллар, онтон 5-тиг буолан күүтүлүлэр. Охтубут бөрөстөр, күүбүр таһыгар тах-сыбыттар хоттороллор. Иккис тэһиэ тахсар түбүлгэлэригэр иккисинигэр хотторуу бэриллэр. Хамаандаттан 2500 солк. устууос ыытыллыа.

Барыта 4 хамаанда кыттылына ыла. Бары даҕаны кыахтарын билиммит, күүтүлүлэр, кыай-дарыт дьэбэт эр бөрүтэ. Күүтүлүлэр иккисини элбэх көнүлүтүгү, хапсары, атын да спорт көрүннэрин маастардара бааллар. "Оҥоруу-интэриниэт" хамаанданы Инокентий Петров, Александр Катанов, Егор Кириллов, Виктор Малышев, Михаил Степанов, "Күтүөттөр" хамаанданы Айал Павлов, Николай Семенов, Альберт Иванов, Рустам Машарипов, Николай Романов, "Мохсоҕол" хамаанданы Александр Яковлев, Александр Неустроев, Нико-лай Попов, Николай Старостин, Петр Матарикин, "Сыһыар" хамаанданы Алтон Коркин, Атафон Саввин, Алексей Собакин, Алт Гермогенов, Никита Платонов көмүскээ-тилэр.

Хамаандалар хапсарыларга хапсары күрөх буолалларын, үс бастаан күүтүлүлэр ким буоларын сэрэбиэһинэн быһаарсаллар. Бастакынан "Интэриниэт-оскуола" хамаандата "Күтүөттөр" утары тахсар. Үстүү уол күүтүлүлэр өрө бу-луулаах түүһүлэр. Бастакынан интэ-риниэт бөрүгө охтор, кыайыт бөрү хама-андатын күүтүлүлэр көмөлөһө ыстала. Онон күрөх бөрүгө өтүгү күүтүлүлэр кыайылаах тахсаллар. Бирэ бөрүгэ да күү-түлүлэр күтүөттөр тулуттатылар.

Иккис күүтүлүлэр "Сыһыар" "Мох-соҕол" утары күүтүлүлэр. Үс үксэ күүтүлүлэр "Мохсоҕол" хапсарыдыттары кыайы-лаах күүтүлүлэр. Бирэ бөрүгэ буолан хап-сарыга "Сыһыар" уолаттара бөрү боло-лорун тардылан, ох курдук оҥостон күү-түлүлэр. Свисток таһаарыт хапсар хап-сарыга саҕалана. Балайда ким да охту-бакса дьирээлэһи буолла. Онтон "Мох-соҕол" боотура бүдүрүйдэ. Күүтүлүлэр эр таһырыа астылар, ким эр күүтүлүлэр көмөлөһө сүүрдэ. Түмүккэ "Сыһыар" бөрүстөрө кыайылаах таарыстылар.

Үһүс хапсарыга "Интэриниэт" бөрүстөрө "Мохсоҕол" хамаанданы утары хайаан да кыайар сорукутаах күүтүлүлэр. Бирэ бөрүстөрө бу иккисини күүтүлүлэр таһаарыт атын хапсарыдыттан күүтүлүлэр. Ол эрээри "Мохсоҕол" уо-луттаах бөрүстөрө иккис түһүмүккэ иккис-инигэр кыайылаах буолулар.

Төрүдүнэн "Күтүөттөр" "Сыһыар" утары күүтүлүлэр. Маньаха Айал

Павлов, Николай Семенов, Рустам Машарипов курдук биллэр хапсарыдыттары "Күтүөттөр" баһыа тутан, иккис түһүмүк кыайылаах буолулар.


Бирэ хапсарыга олохтоохтор эрэллэр "Мохсоҕол" хамаанда "Күтүөттөр" кытары күү-түлүлэр көрөчүлөр болуохторун тарта. Бирэ ха-псары, "Ылдьы" сүрдүнэ Ол эрээри, бу да сы-һыарга "Күтүөттөр" бөрү тирэхтэригэр, тула-дытат тулуурдаахтарын, кыайылаах дьулуурда-рын көрдөрөн кыайылаах буолулар.

Бүтүһк, алтыс хапсарыга "Сыһыар" уолатта-ра "Интэриниэт" бөрүстөрүн тулуттатылар.

Көрөн олохтоох хапсарыдыттары олус түгүннэ-хтүлэр, ордук күүтүлүлэр хамаанда баһыар ба-лаһыаһыа үксүүр. Сорор элбэхтэрэ бөрү буол-лан судьуйалар мунаарар да түбүлгэлэр тахсы-тылар. Онуоха хамаандалар анал формалар суоҕа эмэ күүтүлүлэр буолла. Бирэ түгүннэ бирэ бөрүгэ күүтүлүлэр каттан түһүмүккэ буолла. Ол эрээри судьуйалар, күрэхтэнигэр сырданыт (коммен-тарийдаабыт) спорт энтузиаста, тэрийээччи В. Н. Кры-вошапкин, хамаанда хапсарыдыттары мөккүрдү-түтүлэр сүбэлэһэн быһаараннар тустууктар даҕаны, көрөчүлөр даҕаны астылылар.

Хомуур хапсары түмүтү бастакы миэстэни "Күтүөттөр" хамаандалара, иккисини "Мохсоҕол", үсүһү "Сыһыар" хапсарыдыттары ылылар. Күү-лүлэрэ харьынан билиэстөр туттарылынылар.

Алексей СЛЕПЦОВ



БОКСЕРДАРБЫТ СИТИИИЛЭРЭ

Сотуртааһыта Нам улуунун Нам бөһүлүгэр Саха Республи-катын үтүөлүк учуутала, Нам улуунун бокска бэрээһэ Вле-рий Романович Кутуков би-ригиттэр Нам улуунун бокска аһаҕас турнура ыытыллыа.

Бу турнирга С. А. Новгородов аатынан Чурапчы орто оҥоруу-тун күрэхтэнигэр Благо-вещенский куоракка билиити улу-ус боксердара Андрей Чигини-ров 52 кг, Альберт Романов 80-тан үһүс күүтүлүлэр Күрөх-

Осипов, Алена Флегонтов, Жена Гоголев кыттылына ылылар. Улахан дьонго Егор Андреев 56 кг, иккисини, Борис Григорьев 64 кг, иккисини, Ариан Брайлев 64 кг үсүһү ылылар.

xxx

Олунньу 15-16 күннэригэр Дальнай Восток федеральнай уо-курутун күрэхтэнигэр Благо-вещенский куоракка билиити улу-ус боксердара Андрей Чигини-ров 52 кг, Альберт Романов 80-тан үһүс күүтүлүлэр Күрөх-

тэһиэ уолаттар үчүтүлүлэр күү-түлүлэр, бэйэлэрин кыахтарын таба туһанылар.

Алик Романов бу күнүгэр "Локомотив" ОО РКСО Подоль-скай куоракка ытыллар бок-ска ССРС спордун маастара И. Я. Телзов биригиттэр ытыллар турнирга кытта сыдыар. Итинэн иккис күнүгэ таһаарыа Рос-сия куорат кыттыла.

Н. СИВЦЕВ

Балаһыны А. Слепцов болэмнэтэ

Понедельник, 3 марта	Вторник, 4 марта	Среда, 5 марта	Четверг, 6 марта	Пятница, 7 марта	Суббота, 8 марта	Воскресенье, 9 марта
05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+ 09.05 Контрольная закупка 16+ 09.35 Женский журнал 16+ 09.45 Жить здорово! 12+ 10.55 Модный приговор 12+ 12.10 Время обеда! 12+ 12.50 Доброго здоровья! 12+ 13.40 Истина где-то рядом 16+ 14.00 Другие Новости 16+ 14.25 Понять. Простить 16+ 15.15 Они и мы 16+ 16.10 В наше время 12+ 17.00 Наедине со всеми 16+ 18.00 Вечерние Новости 16+ 18.45 Давай поженимся! 16+ 19.50 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 16+ 21.30 Т/с "Черные кошки" 16+ 23.20 Вечерний Ургант 16+ 00.00 Ночные Новости 16+ 00.10 Т/с "Картонный домик" 16+ 02.00 Церемония вручения награды американской киноакадемии "Оскар-2014". Перерыв из Лос-Анджелеса 16+ 02.20 X/ф "Чемпион" 12+	05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+ 09.35 Контрольная закупка 16+ 09.45 Жить здорово! 12+ 10.55 Модный приговор 12+ 12.10 Время обеда! 12+ 12.50 Доброго здоровья! 12+ 13.40 Истина где-то рядом 16+ 14.00 Другие Новости 16+ 14.25 Понять. Простить 16+ 15.15 Они и мы 16+ 16.10 В наше время 12+ 17.00 Наедине со всеми 16+ 18.00 Вечерние Новости 16+ 18.45 Давай поженимся! 16+ 19.50 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 16+ 21.30 Т/с "Черные кошки" 16+ 23.20 Вечерний Ургант 16+ 00.00 Ночные Новости 16+ 00.10 Т/с "Картонный домик" 16+ 02.00 Церемония вручения награды американской киноакадемии "Оскар-2014". Перерыв из Лос-Анджелеса 16+ 02.20 X/ф "Чемпион" 12+	05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+ 09.05 Контрольная закупка 16+ 09.35 Женский журнал 16+ 09.45 Жить здорово! 12+ 10.55 Модный приговор 12+ 12.10 Время обеда! 12+ 12.50 Доброго здоровья! 12+ 13.40 Истина где-то рядом 16+ 14.00 Другие Новости 16+ 14.25 Понять. Простить 16+ 15.15 Они и мы 16+ 16.10 В наше время 12+ 17.00 Наедине со всеми 16+ 18.00 Вечерние Новости 16+ 18.45 Давай поженимся! 16+ 19.50 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 16+ 21.30 Т/с "Манекенщица" 16+ 23.20 Вечерний Ургант 16+ 00.00 Ночные Новости 16+ 00.20 Т/с "Картонный домик" 18+ 02.10 X/ф "Дети человеческое" 16+	05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+ 09.05 Контрольная закупка 16+ 09.35 Женский журнал 16+ 09.45 Жить здорово! 12+ 10.55 Модный приговор 12+ 12.10 Время обеда! 12+ 12.50 Доброго здоровья! 12+ 13.40 Истина где-то рядом 16+ 14.00 Другие Новости 16+ 14.25 Понять. Простить 16+ 15.15 Они и мы 16+ 16.10 В наше время 12+ 17.00 Наедине со всеми 16+ 18.00 Вечерние Новости 16+ 18.45 Давай поженимся! 16+ 19.50 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 16+ 21.30 Т/с "Манекенщица" 16+ 23.20 Вечерний Ургант 16+ 00.00 Ночные Новости 16+ 00.10 Т/с "Картонный домик" 18+ 02.05 X/ф "Дневник слабых" 12+	05.00 Доброе утро 12+ 09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+ 09.05 Контрольная закупка 16+ 09.35 Женский журнал 16+ 09.45 Жить здорово! 12+ 10.55 Модный приговор 12+ 12.10 Время обеда! 12+ 12.50 Доброго здоровья! 12+ 13.40 Истина где-то рядом 16+ 14.00 Другие Новости 16+ 14.25 Понять. Простить 16+ 15.15 Они и мы 16+ 16.10 В наше время 12+ 17.00 Наедине со всеми 16+ 18.00 Вечерние Новости 16+ 18.50 Давай поженимся! 16+ 19.45 Пока чудес 12+ 21.00 Время 16+ 21.30 X/ф "Красотка" 16+ 23.50 X/ф "Скорость" 16+ 02.00 Церемония открытия XI зимних Паралимпийских игр в Сочи. Прямой эфир 12+ 04.05 X/ф "Мегамен" 12+	05.45, 06.10 X/ф "Будьте моим мужем" 16+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+ 07.35 Играй, гармонь любви! 12+ 08.20 М/ф "София Прекрасная" 6+ 08.45 М/ф "Смешарики" 6+ 09.00 Улицы улыбок 12+ 09.45 Слово пастыря 12+ 10.15 Смак 12+ 10.55 Шутки шутками, а Живодеру - БО! 16+ 12.15 Идеальный ремонт 12+ 13.10 М/ф "Храбрый сердцем" 12+ 14.45 X/ф "Девчата" 12+ 16.40 Песни о любви 16+ 19.00 X/ф "Любовь и голуби" 12+ 21.00 Время 16+ 21.20 Голос. Дети 12+ 23.30 Кабаре без границ 16+ 00.30 X/ф "Анна и король" 16+ 03.10 X/ф "Не отпускай меня" 16+ 05.10 Контрольная закупка 16+	05.50, 06.10 X/ф "Однажды женщина ждала познания" 16+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+ 07.45 Армейский магазин 16+ 08.15 М/ф "София Прекрасная" 6+ 08.40 М/ф "Смешарики" 6+ 08.55 Здоровье 16+ 10.15 Пока все дома 12+ 11.00 Звезда по имени Гагарин 12+ 12.15 X/ф "Девчата" 12+ 14.10 X/ф "Берегись автомобиля" 12+ 16.00 X/ф "Любовь и голуби" 12+ 18.00 Точка-точка 12+ 21.00 Время 16+ 21.20 X/ф "Тагарин. Первый в космосе" 12+ 23.25 X/ф "Госпожа горничная" 16+ 01.10 X/ф "Роллеры" 16+ 03.20 В наше время 12+ 04.15 Контрольная закупка 16+
05.00 Утро России 12+ 09.00 Провал. Канариса 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва 11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть 12.00 Т/с "Тайны следствия" 12+ 13.00 Особый случай 12+ 15.00 Т/с "Пока станица спит" 12+ 17.30 Т/с "Тайны следствия" 12+ 18.30 Прямой эфир 12+ 20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+ 21.00 Т/с "Любовь в большом городе-3" 12+ 22.55 Дежурный по стране 16+ 23.50 Т/с "Белая гвардия" 16+	05.00 Утро России 12+ 09.00 Камчатка. Жизнь на вулкане 12+ 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва 11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть 12.00 Т/с "Тайны следствия" 12+ 13.00 Особый случай 12+ 15.00 Т/с "Пока станица спит" 12+ 17.30 Т/с "Тайны следствия" 12+ 18.30 Прямой эфир 12+ 20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+ 21.00 Т/с "Любовь в большом городе-3" 12+ 22.55 Спец. корреспондент 23.55 Т/с "Белая гвардия" 16+	05.00 Утро России 12+ 09.00 Душа. Путешествие в помертвевшие 12+ 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва 11.50, 17.30 Дек. часть 12.00 Тайны следствия 13.00 Особый случай 12+ 14.50 X/ф "Убить Шуга" 16.00 "Пока станица спит" 17.40 "Тайны следствия" 12+ 18.40 Прямой эфир 12+ 20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+ 21.00 Т/с "Любовь в большом городе-3" 12+ 22.50 Код Кирилла. Рождение цивилизации 12+ 23.50 Футбол. Россия-Армения, 01.55 Т/с "Белая гвардия" 16+	05.00 Утро России 12+ 09.00 Чужой в семье Сталина 12+ 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва 11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть 12.00 Т/с "Тайны следствия" 12+ 13.00 Особый случай 12+ 15.00 Т/с "Пока станица спит" 12+ 17.30 Т/с "Тайны следствия" 12+ 18.30 Прямой эфир 12+ 20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+ 21.00 Т/с "Любовь в большом городе-3" 12+ 22.50 Т/с "Белая гвардия" 00.35 X/ф "Кланы" 16+	05.00 Утро России 12+ 08.55 Мусульмане 12+ 09.10 Антарктика. Рулетка. Юрий Каморный 12+ 10.05 О самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва 11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть 12.00 "Тайны следствия" 13.00 Особый случай 12+ 15.00 Т/с "Пока станица спит" 12+ 17.30 Т/с "Тайны следствия" 12+ 18.30 Прямой эфир 12+ 20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+ 21.00 Поединок 12+ 22.50 Живой звук 16+ 00.15 X/ф "Улыбнись, когда плачут звезды" 16+	05.10 X/ф "Девушка с гитарой" 16+ 08.05 X/ф "Самая обязательная и привлекательная" 16+ 09.50 Субботник 16+ 10.35, 14.20 X/ф "Цветы от Ланы" 12+ 14.00 Вести 16+ 14.50 Субботний вечер 16+ 16.50 X/ф "Служебный роман" 12+ 20.00 Вести в субботу 16+ 20.45 Когда поют мужчины 16+ 22.40 Праздничное шоу Валентины Иоданова 16+ 00.45 X/ф "Любовь на сене" 16+ 01.35 Девчата 16+ 02.10 X/ф "Сумасшедшая любовь" 16+	05.25 X/ф "Афроня" 12+ 07.20 Вся Россия 16+ 07.30 Сам себе режиссер 12+ 08.20 Смехотерапия 16+ 08.50 Утренняя почта 12+ 09.30 Сто к одному 12+ 10.20, 14.20 Вести-Москва 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+ 11.10 Сметаться разрешается 16+ 13.05, 14.30 X/ф "Служебный роман" 12+ 17.00 Один в один 16+ 20.25 X/ф "Не отпускай меня" 12+ 00.10 Концерт Ани Лорак 16+ 01.35 Девчата 16+ 02.10 X/ф "Сумасшедшая любовь" 16+
11.00, 11.30 Рейтинг Боненцова 11.55, 10.30 Моя рыбацкая 12.30, 08.35 Диалог 16+ 13.00 Живое время. Панорама дня 16+ 15.20, 05.00 Наука 2.0 16+ 16.55, 06.35 Моя планета 16+ 18.00, 00.30, 03.45 Большой спорт 16+ 20.20 Худ. гимнастика. 21.05 X/ф "Приказано убиты" 16+ 00.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Динамо (Краснодар) - Белогорье (Белгород) 07.35 24 кадра 16+ 08.05 Наука на колесах 16+ 09.05 Язы против еды 16+ 09.35, 10.00 Угрозы современного мира 16+	11.00, 10.35 Рейтинг Боненцова 11.25, 18.20 24 кадра 16+ 11.55, 18.50 Наука на колесах 12.25 Язы против еды 16+ 13.00 Живое время. Панорама дня 16+ 15.20, 05.00 Наука 2.0 16+ 16.55, 06.30 Моя планета 16+ 18.00, 22.30, 01.15, 03.45 Большой спорт 16+ 19.20 X/ф "Вместе навсегда" 22.55 Хоккей. КХЛ, "Трактор" (Челябинск) - "Ак Барс" (Казань) 01.25 Хоккей. КХЛ, "Локомотив" (Ярославль) - "Барыс" (Астана). Прямая трансляция 07.35 Наука 2.0. Непростые вещи 16+ 08.30 Хоккей. КХЛ, "Металлург" (Магнитогорск) - "Торпедо" (Нижний Новгород) 09.30 24 кадра 16+	11.00 Самые опасные животные 11.30, 10.30 Рейтинг Боненцова 12.00, 19.25 Наука 2.0. Непростые вещи 16+ 13.00 Живое время. Панорама дня 16+ 15.20 Наука 2.0 16+ 16.55 Моя планета 16+ 18.00, 22.00, 03.45 Большой спорт 16+ 18.20 Диалог 16+ 18.50 Язы против еды 16+ 20.55, 21.25 Полгон 16+ 22.00 BELLATOR. Михаил Зал (Россия) против Мухаммеда Лавалла (США) 00.15 X/ф "Вместе навсегда" 05.40 Футбол. Германия-Мали 07.40 Футбол. Англия - Дания 09.30 24 кадра 16+ 10.00 Наука на колесах 16+	11.00 Самые опасные животные 11.30, 10.30 Рейтинг Боненцова 12.05 На пределе 16+ 13.00 Панорама дня 16+ 15.20, 05.20 Наука 2.0 16+ 16.55, 06.50 Моя планета 16+ 18.00, 23.50, 04.05 Большой спорт 16+ 18.20, 07.55, 18.50, 08.20 Полгон 16+ 19.25 X/ф "Ноль-седьмой" меняет курсы 16+ 21.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 00.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 01.45 X/ф "Мы из будущего" 08.50 Наука 2.0. Непростые вещи 16+ 09.50, 10.15 Основной элемент 10.45 Моя рыбацкая 16+	11.00 Самые опасные животные 11.30, 10.30 Рейтинг Боненцова 12.00, 12.30 Полгон 16+ 13.00 Живое время. Панорама дня 16+ 15.20 Наука 2.0 16+ 16.55, 09.00 Моя планета 16+ 18.00, 00.35 Большой спорт 19.25 Наука 2.0. ЕХперимент с Антоном Войцеховским 21.00 X/ф "Охота на пиратов" 16+ 01.25 Хоккей. КХЛ, 1/4 финала конференции "Запад". 3.45 Легкая атлетика. Чемпионат мира в закрытых помещениях. 06.30 XI Зимние Паралимпийские игры в Сочи. Церемония открытия 12+	11.00, 10.10 Моя планета 16+ 12.00 Belator. 14.00 Живое время 16+ 15.55 XI Зимние Паралимпийские игры в Сочи. Биатлон, Горнолыжный спорт, Скоростной спуск, Керлинг. Россия - Китай. 20.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Словении. 21.05, 23.15 Большой спорт 22.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. 02.00 XI Паралимпийские игры в Сочи. Следж-хоккей, Россия - Италия. 04.05 Легкая атлетика. Чемпионат России. Мужчины. "Белогорье" (Белгород) - "Локомотив" (Ярославль) 12+ 08.25 Хоккей. КХЛ, 1/4 финала конференции 12+	11.00 Моя планета 16+ 13.00 Живое время 16+ 15.55 XI Зимние Паралимпийские игры в Сочи. Биатлон, Горнолыжный спорт, Скоростной спуск, Керлинг. Россия - Финляндия. 20.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Словении. 21.05, 23.15 Большой спорт 22.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. 02.00 XI Паралимпийские игры в Сочи. Следж-хоккей, Россия - Италия. 04.05 Легкая атлетика. Чемпионат России. Мужчины. "Белогорье" (Белгород) - "Локомотив" (Ярославль) 12+ 08.45 Хоккей. КХЛ, 1/4 финала конференции "Восток" 12+
«ус кьатаа»: Култан эруу («Таатта» ТВ) «олушка» («Хотун» 16+) «кун-Новый день» подожный про- 09.45 «у Арктики» 6+ 10.00 «Саха сирэ-Якутия» 10.15 «Хайдах олорорут, тыа дьоно?» («Панорама» ТВ) 6+ 10.30 «Мастера застывшей музыки» 6+ 11.00 «Саха сирэ-Якутия» 11.15 «ПРОДюженинг» 6+ 11.30 «Мир спорта» 6+ 12.00 «В мире музыки» 6+ 12.30 «Жизнь прекрасна!» 6+ 13.30 «Саха сирэ-Якутия» 14.00 «Айыы кыһа аһаҕастаах, кун кыһа аһаҕастаах» 14.30 «Дьаһы муну» («Бэһэлэ» ТВ) 6+ 15.00 «Улуу санаа сирдэһиттэ» («Хотун Булуу» ТВ) 6+ 15.30 «ТВ-спорт: История стрельбы из лука в РС(Я)» 6+ 16.00 «Правда о табаке» 6+ 16.30 «Детское время» 0+ 16.45 «Страницы истории» 17.00 «Телепутешествия» 6+ 17.30 «Арктика сыһыгар» 18.00 «Саха сирэ-Якутия» 18.15 «Култура сыһыгар» 6+ 18.45 «Култура сыһыгар» 6+ 19.00 «Саха сирэ-Якутия» 19.15 «Харак дьалгар» 6+ 20.						